DPN 5569

Title : ज्योतिषी सफू / JYOTIṢĪ SAPHŪ

Run. No. 6260 Cat. No. Micro. No.

Subject ज्योतिष / Astrology Religion : Hindu / Bauddha

Language : Skt. / New. / Nep. / Skt. - New. / Maith. - New. / New. - Nep. /

Size in cms. 19·5×8·5 Folios 11 Lines (in a page) irregular

Compl. / Incompl. Chapt. / act /

Author / translator Scribe / donor

Date: NS / SS / VS / KS ९8·· (ई‍t ? ?) Ruler / place

Script : New. / Dev. / Bhuj. / Ran. / Illus. :

Material : palmleaf / paper / thyasaphu /

Condition : fine / damaged by worms, rats, water /

Remark The year ~~figure~~ figure is not distinctly legible.

Beginning, colophon, post-colophon :

२। वसकहदतायाद्का मानि रुयालि गैखैद सविना
हेद … कि नैसमसा दवक्तिउसमानै द्वायाविवकु
वकविउ त्रिनसिवसाश्रीरि सद्याद्वैनमव ।।१।। द
।।ऽ नमः सा व दायः ।।०।। ८ दाद्वि पवन वधनपार
मदि साम श्वातिल शुरु मगगाय ककस
।।क्रम सुकाद्रि।।त्रि ह द्याविधि

न कू के क	१
न क दृ ग ना	२
न क नि नि नी नी	३
न क	४
न	५
न	६
न	७

श्री गनसाम स मा ॥४॥ न दृ प वी १
नं धनाय न न न की मी ञ साने प व प्री क्रा व
आ ग नं पा प ते ग त श्र सां मं ग न की वी व प्र न
वा म ग न क न ना आ प व ग न पी ची न र ञ स
मंग न ॥४॥ पी ची आ प न ञ वा न आ का स
न ष सं घ्रू प नू प व वी ष क नं म कु द र नं मी
धू र नं कू व प ञ क न का वी ञ मी न ३ ६

आ क्रां ती र व न ग प तं म प्र प्रा
तं ग म ना प व ॥ म हा र य कू
न कू नं ञ त ग म तं न प स्प नी ॥
वि सो रु : प्री नि : आ यू ष मा न : स उ र
न : सौ रा ग ष : च्र नी गं धु र त : धी नी : स
न : गं प : वी प : धी व : धा पा व : स र्ष ना : न हि
या न : सि द्वा ध नि या न : व्र न : प नि पा : सि वि
का धं : स र : स त : व्र : र स : नै प ना : ता री

आ न प नी प्र न आ ग द न या नी नी प्रा
ञ म प्रा गी न नू थ नू प नं ञ म प व मी
मा स्रू पा नं न मी पा म न नं व द्र स मी प्रा
[redacted] नं र मी न त प का द श्रु मं र प
[redacted] पी द सी पा न सं ञ प स व सी
पी त्री प्र द ती र : द मा आ मा वा स
पू नं मा मा न क : दी ॥ ॥
प्प च मि या सि लो ला म : प सी न क ल हं न

प्रसनी:रत्नी:कीनीकां:पा द:प्रब नासी:चंदमा:पू कीवीका:नापाधा:मीहानी:

मीगसीना:वाष:नासी:चंदमा:द:मीगसीना:वान्दी प्रा दा:पूत वस्तु:क्षापह:मीथूह

सी:चंदमा:प:पूनूषन:प्रसह्नब मृघ:कनकननासी:चंदमा:उ मघ:छपह:पू

वस्तागनी:न्ही छी:उत्रस्तागनी:क्षापह:मीघ:नासी:चंदमा:उत्रस्तागनी:छपह:

हत्रा:न्ही छी:चीत्रन्ही छी:वीहीपाप:कंन:नासी:चंदमा:द:चीत्रन्ही छी:स्वा नीन्ही

छी:वीस्याषाद:क्षापह:नूह:नासी:चंदमा:पू वीस्याषाद:छपह:प्र नून

या:ही छी:ज्र वन्ही छी:वीष:नासी:चंदमा:म्र नन्ही छी:पू वाषाध:ही छी

उत्रषाध्य:क्षापह:ध्यनू:नासी:चंदमा:पू:उ नाषाद:छपह:प्र वीचो:स उन

क्षापह:मकु:नासी:चंदमा:द:सउन:छपह:धन ना:न्ही छी:सन वी म:न्ही

छी:कुन:नासी:चंदमा:प:पू वस्त प्र:[redacted]उत्रन प्र:त्र वनी:मीन:नासी:चं

दमा:उ:[redacted]।।चंदमासीत ४।।सं तसं वन १६८५ मी ग्रीष्मा नाथी क ३ सप

ष्मकसतं ४।।

तीथीवारसमुले जन्मने देक्रमी मती पंचमी देरेन्ह रेन भागं

दीवांघोवमात्रा [illegible] ।।।।पैकवत [illegible] मे [illegible] मे द्वितीयन्तप

तीयेयं तृतीयचनहा मं [illegible] चयु थैवाहोल ।।।

सेराकु सी८ सखो८ रात नू नी८ ह्रा पासखोरे सीयरीता हु नी
हीयर्याकवकेर सीय रखसचायहेराकपीसंवायरेखप
वीयउनखह८॥

२१४ म त्र का [illegible] सं [illegible] न [illegible] ४१ के तं का ता [illegible] दी न ब

२८ २ मी ह [illegible] य [illegible] की [illegible] २७ जा द मा य मा हा ता हं

२४ ह प त्र [illegible] त्र म हा [illegible] ह्री प [illegible] म त्र ग पा न व

णी इ थ्या [illegible] र व दु [illegible] बा त्र [illegible] न त्या सी पा पा [illegible]

दू ह २ मा [illegible] थे कृ ता के बा [illegible] न्त्र क मा [illegible]

ध म [illegible] व नं पू या [illegible] न मा व नं [illegible] न का [illegible] न [illegible]